



# Programiranje kroz aplikacije

Kontrola toka programa  
Nizovi

# Kontrola toka u VBA

- **If** naredba
- **Select Case** naredba
- **GoTo** naredba
- **For** petlja
- **While** petlja
- **Do While** petlja
- **Do Until** petlja

# If naredba

- Opšti oblik naredbe:

If Uslov1 Then

    Instrukcije1

ElseIf Uslov2 Then

    Instrukcije2

...

ElseIf UslovN Then

    InstrukcijeN

Else

    PodrazumijevaneInstrukcije

End If

- Instrukcije1, ..., InstrukcijeN se uvijek pišu u zasebnom redu, ispod odgovarajućeg uslova, tj. ne smiju biti u istom redu sa uslovima.
- Else grana je opcionalna, tj. ne mora se navoditi ako nema potrebe.
- End If završava If naredbu.

# Primjer sa If naredbom

- Napisati funkciju **Ocjena** koja za argument ima broj poena koje je student dobio na ispitu i vraća ocjenu koju je student dobio:

```
Function Ocjena(BrojPoena As Integer) As String
    If BrojPoena >= 90 Then
        Ocjena = "A"
    Elseif BrojPoena >= 80 Then
        Ocjena = "B"
    Elseif BrojPoena >= 70 Then
        Ocjena = "C"
    Elseif BrojPoena >= 60 Then
        Ocjena = "D"
    Elseif BrojPoena >= 50 Then
        Ocjena = "E"
    Else
        Ocjena = "F"
    End If
End Function
```

# Jednolinijska If naredba

- U slučaju kada postoji samo jedan uslov i mali broj instrukcija, pogodnije je koristiti jednolinijsku **If** naredbu, čiji je oblik:

**If Uslov Then Instrukcije1 Else Instrukcije2**

- U jednolinijskom obliku, **End If** se ne navodi!
- I ovdje je **Else** dio opcion, tj. može se pisati:  
**If Uslov Then Instrukcije**

## Primjeri:

**If (X Mod 2 = 0) Then MsgBox "Broj X je paran"**

**If (X Mod 2 = 0) Then MsgBox "Broj X je paran" Else \_**  
**MsgBox "Broj X je neparan"**

# Select Case naredba

- Opšti oblik naredbe:

```
Select Case Testnilzraz
```

```
    Case Izraz1
```

```
        Instrukcije1
```

```
    ...
```

```
    Case IzrazN
```

```
        InstrukcijeN
```

```
    Case Else
```

```
        PodrazumijevaneInstrukcije
```

```
End Select
```

- **Testnilzraz** određuje koja će se **Case** grana izvršiti.
- **Case Else** grana je opcionalna.
- **End Select** završava **Select Case** naredbu.

# Primjer sa Select Case naredbom

- Napišimo funkciju **Ocjena** koristeći **Select Case** naredbu.

```
Function Ocjena(BrojPoena As Integer) As String
```

```
    Select Case BrojPoena
```

```
        Case Is >= 90
```

```
            Ocjena = "A"
```

```
        Case Is >= 80
```

```
            Ocjena = "B"
```

```
        Case Is >= 70
```

```
            Ocjena = "C"
```

```
        Case Is >= 60
```

```
            Ocjena = "D"
```

```
        Case Is >= 50
```

```
            Ocjena = "E"
```

```
        Case Else
```

```
            Ocjena = "F"
```

```
    End Select
```

```
End Function
```

Upotreba ključne riječi  
**Is** radi specificiranja  
vrijednosti!!!

Case **90 To 100**

Ocjena = "A"

Case **80 To 90**

Ocjena = "B"

...

Upotreba ključne riječi  
**To** radi specificiranja  
opsega vrijednosti!!!

# Case uslovi

- U Case uslovu, više vrijednosti se razdvaja zarezima:

Case 10, 20, 50

- Dozvoljene su i kombinacije vrijednosti sa ključnim riječima **Is** i **To**:

Case 13, 20 To 30, 50 To 60, Is > 90

- U Case uslovu, mogu se koristiti i stringovi. Na primjer:

Case "aaa" To "bbb"

odgovara svim stringovima između "aaa" i "bbb", a to su "aaaa",  
"abcd", "babin Zub" itd.

# GoTo naredba

- GoTo je naredba bezuslovnog skoka (grananja), tj. GoTo bezuslovno prebacuje izvršavanje programa na određenu instrukciju procedure koja mora započeti **labelom**.
- Labela je oznaka koja jednoznačno određuje instrukciju na koju se ide naredbom GoTo. Labela može biti **tekstualni string praćen dvotačkom** (:) ili **broj bez dvotačke**.

If Uslov Then GoTo Lab Else GoTo 1000

Naredbe

Lab: Naredbe

Naredbe

1000 Naredbe

- GoTo ne može da grana van procedure!
- U VBA proceduri može postojati proizvoljan broj različitih labela.
- GoTo ćemo uglavnom koristiti kod upravljanja greškama.

# For petlja

- Brojačka **For** petlja ima oblik:

For Brojac = Pocetak To Kraj Step Korak  
Naredbe  
Next Brojac

- **Korak** može biti pozitivan i negativan, a može se i izostaviti.  
Podrazumijevano je 1.
- **Next Brojac** se skraćeno može zapisati sa **Next**.
- Forsirani izlazak iz **For** petlje se vrši sa **Exit For**, čime se iz petlje bezuslovno izlazi i prelazi na izvršenje prve naredbe nakon petlje.
- Šta rade sljedeće dvije petlje?

```
S = 0
For I = 1 To 99
    S = S + I
Next I
```

```
S = 0
For I = 1 To 99 Step 2
    S = S + I
Next
```

# Do While petlja

- Do While je programska konstrukcija kod koje se naredbe (tijelo petlje) izvršavaju sve dok je ispunjen uslov petlje. Dolazi u dva oblika:

Do While Uslov

Naredbe

Loop

Do

Naredbe

Loop While Uslov

- U prvom obliku se može desiti da se u petlju uopšte ne uđe. U drugom obliku se petlja izvršava minimum jedanput.
- Forsirani izlazak iz Do While petlje se vrši naredbom Exit Do.
- Sabrati prirodne brojeve manje od 100 pomoću obe Do While petlje.

S = 0 : K = 1

Do While K < 100

S = S + K

K = K + 1

Loop

S = 0 : K = 0

Do

K = K + 1

S = S + K

Loop While K < 99

# Do Until petlja

- Do Until petlja se izvršava sve dok se ne ispuni određeni uslov.  
Uslov se može naći na početku ili kraju petlje:

Do Until Uslov  
Naredbe  
Loop

Do  
Naredbe  
Loop Until Uslov

- U prvom obliku se može desiti da se u petlji uopšte ne uđe. U drugom obliku se petlja izvršava minimum jedanput.
- Forsirani izlazak iz Do Until petlje se vrši naredbom Exit Do.
- Sabrati prirodne brojeve manje od 100 pomoću obe Do Until petlje.

```
S = 0 : K = 1
Do Until K = 100
    S = S + K
    K = K + 1
Loop
```

```
S = 0 : K = 0
Do
    K = K + 1
    S = S + K
Loop Until K = 99
```

# Do petlja

- Kod **Do While** i **Do Until** petlji, **While** i **Until** delovi su opcioni.
- **Do While** i **Do Until** petlje su specijalni slučajevi **Do** petlje.

Do  
    Naredbe  
Loop

- Iz **Do** petlje se najčešće izlazi sa **Exit Do**.
- Sabrati prirodne brojeve manje od 100 koristeći **Do** petlju.

```
S = 0 : K = 1
Do
    S = S + K
    K = K + 1
    If K = 100 Then Exit Do
Loop
```

# Nizovi

- Niz predstavlja grupu elemenata koji imaju isti tip i ime.
- Elementu niza se pristupa koristeći ime niza i indeks (redni broj elementa) koji se navodi u malim zagradama.
- Indeks prvog elementa niza je podrazumijevano 0. Tako bi elementima niza **X**, dužine 10, pristupali na sljedeći način:  
**X(0), X(1), ..., X(9)**
- Navođenjem  
**Option Base 1**  
na početku modula, indeks prvog elementa niza će biti 1 u svim procedurama tog modula. **Option Base** može biti 0 ili 1.

# Deklaracija nizova

- Naredba

Dim X(10) As Integer

deklariše cjelobrojni niz X od 11 elemenata, jer je prvi element X(0), a posljednji X(10).

- U deklaraciji se može navesti indeks prvog i posljednjeg elementa niza, pri čemu su dozvoljeni i negativni indeksi:

Dim X(1 To 10) As Integer

Dim X(-5 To 5) As Integer

- Indeks prvog elementa niza se može dobiti pomoću funkcije LBound(ImeNiza), dok se indeks posljednjeg elementa može dobiti pomoću funkcije UBound(ImeNiza).

# Primjer sa nizovima

- Napisati proceduru koja formira niz od 20 Fibonacci-evih brojeva i elemente tog niza štampa u Immediate prozoru. Prva dva broja su 0 i 1, a svaki sljedeći Fibonacci-ev broj jednak je zbiru prethodna dva.

```
Sub Fibonacci()  
    Dim X(1 To 20) As Integer, I As Integer  
    X(1) = 0 : X(2) = 1  
    Debug.Print X(1)  
    Debug.Print X(2)  
    For I = 3 To 20  
        X(I) = X(I - 1) + X(I - 2)  
        Debug.Print X(I)  
    Next  
End Sub
```

Korišćena **Sub** procedura.  
Poziva se sa **Fibonacci**.

Za štampu u Immediate prozoru tokom izvršavanja koristi se metoda **Debug.Print**.

# Višedimenzioni nizovi

- VBA podržava do 60 dimenzija nizova.
- Pri deklaraciji se može navesti samo gornja granica (donja je podrazumijevano 0), ili se mogu navesti obe granice.

Dim X(10, 10) As Integer

Dim X(1 To 10, -5 To 5) As Integer

- Elementu višedimenzionog niza se pristupa navođenjem indeksa svake dimenzije

X(2, 5) = 14

- Granice pojedinih indeksa se dobijaju pomoću funkcija **LBound** i **UBound**, pri čemu se kao drugi argument navodi redni broj dimenzije. Na primjer, indeks posljednje kolone dvodimenzionog niza X se dobija sa **UBound(X, 2)**

# Dinamički nizovi

- VBA podržava i dinamičko alociranje nizova.
- Pri deklaraciji dinamičkog niza, ne navodi se indeks posljednjeg elementa:

`Dim X() As Integer`

- Prije prve upotrebe niza u programu, mora se definisati broj elemenata, što se radi naredbom `ReDim` na sljedeći način:

`ReDim X(10)`

`ReDim X(1 To 10)`

- Pomoću `ReDim` se može vršiti i promjena broja elemenata niza (redimenzionisanje) i to proizvoljan broj puta.
- Prilikom redimenzionisanja se gubi vrijednost elemenata. Za očuvanje vrijednosti elemenata niza koristiti naredbu `Preserve`, na primjer:  
`ReDim Preserve X(10)`

# Primjer sa dinamičkim nizovima

- Napisati proceduru koja za ulazni argument ima cijeli broj **N**, formira niz od N Fibonacci-evih brojeva i elemente tog niza štampa u Immediate prozoru. Ukoliko je **N<=0** izaći iz procedure.

```
Sub Fibonacci(N As Integer)
    Dim X() As Integer, I As Integer
    If N <= 0 Then Exit Sub ←
    ReDim X(1 To N)
    X(1) = 0
    If N >= 2 Then
        X(2) = 1
        For I = 3 To N
            X(I) = X(I - 1) + X(I - 2)
        Next
    End If
    For I = 1 To N
        Debug.Print X(I)
    Next
End Sub
```

Izlazak iz procedure  
sa **Exit Sub**.

Procedura se poziva sa:  
**Fibonacci 12** ili  
**Call Fibonacci(12)**

# Niz kao argument funkcije

- Niz može biti argument funkcije.
- Niz kao argument se navodi sa  
`Niz() As Tip`
- Granice indeksa se ne moraju proslijedivati kao argumenti jer možemo koristiti funkcije `LBound` i `UBound`.
- Napisati funkciju koja za argument ima cijelobrojni niz `X` i vraća maksimum tog niza.

```
Function MaksNiza(X() As Integer) As Integer
    Dim I As Integer
    MaksNiza = X(LBound(X))
    For I = LBound(X) + 1 To UBound(X)
        If MaksNiza < X(I) Then MaksNiza = X(I)
    Next
End Function
```

Funkcija se poziva kao:  
`M = MaksNiza(X)`

# Primjer 1

- Napisati funkciju **Maks** koja za argumente ima tri cijela broja **A**, **B** i **C**, i vraća najveći od njih.

```
Function Maks(A As Integer, B As Integer, C As Integer) As Integer
    Maks = A
    If Maks < B Then Maks = B
    If Maks < C Then Maks = C
End Function
```

# Primjer 2

- Napisati funkciju BrCif koja ima jedan cijelobrojni argument **N**, a vraća broj cifara tog broja. Prilagoditi funkciju tako da radi i sa pozitivnim i negativnim argumentom. Uzeti da je maksimalan broj cifara 5.

```
Function BrCif(N As Integer) As Integer
    If N < 0 Then N = -N
    If N < 10 Then
        BrCif = 1
    ElseIf N < 100 Then
        BrCif = 2
    ElseIf N < 1000 Then
        BrCif = 3
    ElseIf N < 10000 Then
        BrCif = 4
    Else
        BrCif = 5
    End If
End Function
```

**Vežba:** Uraditi primjer koristeći **Select Case** naredbu.

# Primjer 3

- Napisati funkciju **ZbirCifara** koja određuje i vraća zbir cifara cijelog broja **N**, koji je argument funkcije. Prilagoditi funkciju da radi i u slučaju negativnog broja **N**.

```
Function ZbirCifara(N As Integer) As Integer
    Dim Cifra As Integer
    If N < 0 Then N = -N
    ZbirCifara = 0
    Do While N <> 0
        Cifra = N Mod 10 ←
        ZbirCifara = ZbirCifara + Cifra
        N = N \ 10 ←
    Loop
End Function
```

Dobijanje posljednje  
cifre (najmanja težina).

Uklanjanje  
posljednje cifre.

# Primjer 4

- Napisati funkciju **JeLiSortiran** koja za argument ima niz **X** i vraća **True** ako je niz sortiran u rastući poredak i **False** u suprotnom.  
Napisati i proceduru koja testira funkciju.

```
Function JeLiSortiran(X() As Integer) As Boolean
    Dim I as Integer
    JeLiSortiran = False
    For I = LBound(X) To UBound(X) - 1
        If X(I) >= X(I + 1) Then Exit Function
    Next
    JeLiSortiran = True
End Function
```

## Testiranje funkcije

```
Sub Test()
    Dim X(1 To 5) As Integer
    Dim sortiran As Boolean
    X(1) = 2
    X(2) = 3
    X(3) = 16
    X(4) = 11
    X(5) = 23
    sortiran = JeLiSortiran(X)
    If sortiran = True Then
        MsgBox "Jeste sortiran"
    Else
        MsgBox "Nije sortiran"
    End If
End Sub
```